

Na osnovu prihvaćenog Pisma namjere Fondacije Ognjen Rakočević, u Podgorici, zaključuje se

## UGOVOR O DONACIJI

Između:

- Fondacija Ognje Rakočević**, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Vaka Đurovića broj 2, PIB 11012337, koju zastupa ovlašćeni zastupnik Valentina Rakočević (u daljem tekstu: **Donator**) i
- Kliničkog centra Crne Gore iz Podgorice**, ul. Ljubljanska bb Podgorica, PIB 02015366, koga zastupa direktor dr Ljiljana Radulović (u daljem tekstu: **Primalac donacije**).

### Član 1

Donator donira:

- stomatološke instrumente:

- 2 (dva) komada, Elite Mouth Mirror set - set ogledalaca, jedinične vrijednosti 12,40€ bez PDV-a, PDV iznosi 2,604€, ukupno 15,004€ sa PDV-om;
- 4 (četiri) komada MedixDent – Držać za matrice Ivory, jedinične vrijednosti 12,40€ bez PDV-a, PDV iznosi 2,604€, ukupno 15,004€ sa PDV-om;
- 10 (deset) komada MedixDent – Sonda, jedinične vrijednosti 4,13€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,8673€, ukupno 4,9973€ sa PDV-om;
- 10 (deset) komada Dental Market – pinceta, jedinične vrijednosti 4,13€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,8673€, ukupno 4,9973€ sa PDV-om;
- 10 (deset) komada MedixDent – šestica, jedinične vrijednosti 4,13€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,8673€, ukupno 4,9973€ sa PDV-om;
- 10 (deset) komada Dental Market – ekskavator, jedinične vrijednosti 4,13€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,8673€, ukupno 4,9973€ sa PDV-om;
- 10 (deset) komada Dental Market – držać za ogledalca, jedinične vrijednosti 2,48€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,5208€, ukupno 3,0008€ sa PDV-om;
- 2 (dva) komada MedixDent – klješta za vađenje zuba, jedinične vrijednosti 24,79€ bez PDV-a, PDV iznosi 5,2059€, ukupno 29,9959€ sa PDV-om;
- 1 (jedan) komad Dental Market – kliješta, jedinične vrijednosti 20,66€ bez PDV-a, PDV iznosi 4,34€, ukupno 25,00€ sa PDV-om;
- 2 (dva) komada MedixDent – Makaze, jedinične vrijednosti 8,27€ bez PDV-a, PDV iznosi 1,7367€, ukupno 10,0067€ sa PDV-om;
- 2 (dva) komada, MedixDent – poluge, jedinične vrijednosti 12,40€ bez PDV-a, PDV iznosi 2,604€, ukupno 15,004€ sa PDV-om;

-medicinski potrošni material:

- 5 (pet) komada, "Prevest" calplus 1x3g, jedinične vrijednosti 9,92€ bez PDV-a, PDV iznosi 2,0832€, ukupno 12,0032€ sa PDV-om;
- 3 (tri) komada "Dentsply" Radiopaque Calcium Hydroxide Composition, jedinične vrijednosti 28,93€ bez PDV-a, PDV iznosi 6,0753€, ukupno 35,0053€ sa PDV-om;
- 2 (dva) komada Dental Market – matrice, univerz, jedinične vrijednosti 12,40€ bez PDV-a, PDV iznosi 2,604€, ukupno 15,004€ sa PDV-om;
- 1 (jedan) komad, "Prevest Dental Limited" MTA Plus Trial Pack 1x1g, jedinične vrijednosti 41,32€ bez PDV-a, PDV iznosi 8,68€, ukupno 50,00€ sa PDV-om i

-66 (šezdeset šest) komada "Strauss & Co" dijamantski boreri, jedinične vrijednosti 1,65€ bez PDV-a, PDV iznosi 0,3465€, ukupno 1,9965€ sa PDV-om,

za potrebe Stomatološke poliklinike - Odjeljenje dječije i preventivne stomatologije.

#### Član 2

Predmet donacije opisan u članu 1 ovog ugovora Donator, bez ikakve naknade ili tereta donira Primaocu donacije, koji ga sa zahvalnošću prihvata i koji nakon primopredaje postaje vlasništvo Primaoca donacije.

#### Član 3

Komercijalna vrijednost donacije iznosi **687,39€ bez PDV-a, PDV iznosi 144,35€, ukupno 831,74€ sa PDV-om.**

#### Član 4

Primalac donacije prihvata predmet donacije iz člana 1 ovog ugovora i obavezuje se na korišćenje u skladu sa određenom namjenom.

#### Član 5

Predaja stomatološke opreme iz člana 1 ovog ugovora će se izvršiti preko Službe za javne nabavke (magacina) u sjedištu Primaoca donacije, u ulici Ljubljanska bb, Podgorica, sa pratećom dokumentacijom.

Predaja medicinskog potrošnog materijala iz člana 1 ovog ugovora izvršiće se preko apoteke Primaoca donacije u ulici Ljubljanska bb, Podgorica, sa pratećom dokumentacijom.

U slučaju isteka roka trajanja potrošnog materijala iz člana 1 ovog ugovora, isporučena roba će se povući o trošku Donatora i u toj količini isporučiti druga sa važećim rokom trajanja o čemu će se sačiniti poseban zapisnik.

#### Član 6



Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog ugovora – ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom nadležan je sud u Podgorici.

#### Član 7

Ovaj ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju.


Ovaj ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Donator zadržava 3 (tri) a Primalac donacije 2 (dva) primjerka.

**Donator**  
Fondacija Ognjen Rakočević  
  
Valentina Rakočević  


**Primalac donacije**  
Klinički centar Crne Gore  
  
dr Ljiljana Radulović  


**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Calplus (40005-1)	Generičko ime: Calcium Hydroxide Pase with Iodoform
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- Prevest Denpro Limited, India		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 5		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 60,02€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	
DATUM:	

**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fonadacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Dycal (623802)	Generičko ime: Radiopaque Calcium Hydroxide Composition
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- Dentsply Caulk, USA		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 3		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 105,02€		
NAPOMENA:		


ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA:  
(štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)  
Valantina Rakočević



DATUM:

**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**


DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Elite Mouth Mirror	Generičko ime: Elite Mouth Mirror
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA:		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 30,01€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	(potpis odgovornog lica)
DATUM:	



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA:11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju:Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Matrix Retainer Ivory	Generičko ime: Matrix Retainer
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 4		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 60,02€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	
DATUM:	

**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Matrix Retainer	Generičko ime: Matrix Retainer
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 2		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 30,01€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević  <i>(potpis odgovornog lica)</i>
DATUM:



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Elite Dental Probe / Explorer	Generičko ime: Elite Dental Probe / Explorer
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 10		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 49,97€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	(potpis odgovornog lica)
DATUM:	





**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fonadacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Stainless steel tweezers	Generičko ime: Stainless steel tweezers
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- „Dental Market“ Italija		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 10		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 49,97€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA:  
(štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)  
Valentina Rakočević

(potpis odgovornog lica)

DATUM:



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Elite Plastic Filling Instruments	Generičko ime: Elite Plastic Filling Instruments
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 10		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 39,97€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA:  
(štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)  
Valentina Rakočević

(potpis odgovornog lica)



DATUM:

**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fonadacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Stainless steel excavators with smooth handle	Generičko ime: Stainless steel excavators with smooth handle
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- „Dental Market“ Italija		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 10		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 49,97€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	(potpis odgovornog lica)
DATUM:	



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Octagonal handle for mouth mirrors	Generičko ime: Octagonal handle for mouth mirrors
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- „Dental Market“ Italija		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 10		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 30,01€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	(potpis odgovornog lica)
DATUM:	



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Extracting Forceps	Generičko ime: Extracting Forceps
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 2		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 59,99€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA:  
(štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)  
Valentina Rakočević


(potpis odgovornog lica)

DATUM:




**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Stainless steel forcep	Generičko ime: Stainless steel forcep
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- „Dental Market“ Italija		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 1		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/ Ukupno sa PDV-om 25,00€		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	
DATUM:	

**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**


DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Elite Gum Scissors	Generičko ime: Elite Gum Scissors
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 2		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	(potpis odgovornog lica) 
DATUM:	



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Root Elevators	Generičko ime: Root Elevators
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- MEDIXDENT INTERNATIONAL, Pakistan,		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 2		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	
DATUM:	



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**


DONATOR: Fondacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: MTA Plus (40024)	Generičko ime: MTA Plus
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- Prevest Denpro Limited, India		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 1		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	(potpis odgovornog lica)
DATUM:	



**DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA**

DONATOR: Fonacija Ognjen Rakočević (naziv i adresa)		
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)		
Identifikacioni broj DONATORA: 11012337		
ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju: Klinički centar Crne Gore – Stomatološka poliklinika (naziv i adresa)		
NAZIV LIJEKA i MEDICINSKOG SREDSTVA	Zaštićeno ime: Round Diamond Bur Coarse Grit	Generičko ime: Round Diamond Bur Coarse Grit
PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog sredstva: (naziv i adresa)- "Strauss & Co" INDUSTRIAL DIAMONDS LTD, Israel		
Klasifikacija:		
FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:		
PAKOVANJE:		
KOLIČINA: 66		
ROK TRAJANJA:		
SERIJA:		
REGISTROVAN U CG (CALIMS)	DA	NE
STATUS na Osnovnoj listi FOND-a	DA	NE
STATUS na Dopunskoj listi FOND-a	DA	NE
REGISTROVAN U EU:	DA	NE
REGISTROVAN prema Listi kategorizacije:	DA	NE
REGISTROVAN u CG ili u nekoj od država članica EU *u slučaju da je odgovor DA navesti državu	DA	NE
VELEPRODAJA preko koje će se donacija lijeka realizovati (naziv i adresa)		
VRIJEDNOST DONACIJE: /isključivo u eurima/		
NAPOMENA:		

ODGOVORNA OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA: (štampanim slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora) Valentina Rakočević	
DATUM:	

Za: Klinički centar Crne Gore  
Ul. Ljubljanska bb  
81 000 Podgorica

Crna Gora  
KLINIČKI CENTAR CRNE GORE  
Broj 03/01- 2 3762  
Podgorica, 21.08. 2023 B.

**Predmet: Pismo o namjere**

Iskazujemo namjeru da Kliničkom centru Crne Gore Stomatološkoj poliklinici - Odjeljenju dječije i preventivne stomatologije, doniramo stomatološke instrumente i potrošni materijal, u vrijednosti od 687,39€ sa PDV-om.

Novac za donaciju skupili su organizatori Festivala Kulture Zabjelo, koji se održao ovog ljeta u junu mesecu.

Fondacija Ognjen Rakočević  
Podgorica, Ul. Vaka Đurovića broj 2  
Ovlašćeni zastupnik Valentina Rakočević